

# BUKA YA SESOTHO

Buka  
2  
Kotara 2

E hlopisitswe ho  
latela lenane thuto  
la CAPS

# Kereiti ya R BUKA 2

Lebitso:

Phapusi:



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SESOTHO HOME LANGUAGE  
GRADE R – BOOK 2  
TERM 2  
ISBN 978-1-4315-0706-1  
THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.




9 781431 507061



Mofumahadi Angie Motshekga,  
letona la Lafapha la Thuto ya  
Motheo



Mong. Enver Surty,  
Motlatsi wa Letona la  
Thuto ya Motheo



SESOTHO HOME LANGUAGE  
GRADE R – BOOK 2  
TERM 2  
ISBN 978-1-4315-0706-1

THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsha mosebetsi wa ngwana wa Moafrika. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1, ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemeng tse latelang, dilemeng tsa poredemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.


Thutong ya Motheo kharkhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokanq ho tshehetsha haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Kereiting ya 1 le ho fetela dihlophenh tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikeisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ha itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe. Le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanelo ho utlwisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moeelo. Ho sa le jwalo, pelé bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanelo ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho. le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekaghla sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhore a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisang hantle ho latela maemo a kutlwiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhore ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhore e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgwaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyaletsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a mothuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhore o tla nafelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.




Kereiti  
ya

R

### TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo



ya SESOTHO

1	Lehae leso .....	2
2	Ho bolokeha .....	14
3	Lelapa la heso .....	24
4	Ditho tsa ka tsa kutlo .....	34
5	Boemo ba lehodimo .....	42




Ditaelo tsa disehwa di  
qetellong ya buka.



Ho titjhere:

Barutwana ba tshwanele ho ikwetlisetsa mosebetsi wa bona pele ba leka ho o etsa dibukengtshebetso tsa bona.  
Mohlala:

- Ha barutwana ba tshwanelo ho etsa letshwao la sedikadikwe karabong e nepahetseng, ha ba qale pele ka ho tshwaya karabo e nepahetseng. Ba tshwanelo ho utlwa ho titjhere hore na e nepahetse e le ka nnete pele ba e ngola dibukeng tsa bona.
- Ha mosebetsi o batla hore barutwana ba thale ho hong, ha ba etse ka menwana pele ebe hona ban to ngola bukeng.



Ela hloko: Barutwana ba maemong a fapaneng a bokgoni. Ha o lemoha hore barutwana ba bang ba sa hloka thuso ho ikwetlisa bokgoni ba dithokutlo, barutwana ba ka ikwetlisetsa mosebetsi ya bona bukeng ya dihlakiso. Ba ka nka monyetla wa ho sebedisa mela e bukeng ho fihlela ba itshepa ho ka ngola dibukeng tsa bona tsa tshebetso.



Buka

2

Kotara 2

SESOTHO

# I Lehae leso






Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.






Ha re bueng

Mamaretsa ditikara mme o  
bue ka seo bana ba se etsang.  
O thusajwang lapeng?  
O etsang lapeng e thabisang?





Lebitso la ka:





Ha re ngoleng

Hlwekisa phaposi ena. Sebedisa ditikara mme o behe dibapadiswa ka lebokoseng, diaparo ka khabotheng, dijo ka forjing. Re se re qadile ho o thusa empa o tshwanelo ho pakela dintho tse setseng.

## lebokose la dibapadiswa



## khabothe



1.2

Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.





Ha re baleng


Bolela hore setshwantsho se seng le se seng ke sa eng. Mamela medumo mme o bolele hore ke hobaneng ha modumo wa ho qetela moleng o mong le o mong o fapane. Jwale seha ditshwantsho ho tswa leqepheng la ditshwantsho mme o di bapise.





Ha re etseng


Sebedisa mefuta e meraro e fapaneng ya  
mebal a mme o thuse bana ho fihla hae ba  
bolokehile.






Ha re ngoleng

Tereisa letere ka monwana wa hao.  
Qala mathebeng mme o tswele pele ho potoloha



**serubele**

Tereisa dinoha ho etsa letere ya **S**.






Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha  
modumo wa **S** ka lebokoseng


s e s epa

s ekgo

s eeta

s efate


s ekolo

s ediba






Ha re etseng

Tshwaya diboloko tse nang le dintho tse 4 ka hare.  
Opa diatla tsa hao ha ho na le ntho eo o e bonang.



Ithute ho ngola dipalo tsena..






1.8

Lebitso la ka:



Ha re ngoleng

Tereisa le ho khalara karolo e nngwe ya setshwantsho.





Ha re bineng



## Ka tsela ena

Ke tsela eo re hlatswang diaparo tsa rona,  
Hlatswa diaparo, hlatswa diaparo'  
Ke tsela eo re hlatswang diaparo tsa rona,  
Hlatswa diaparo, hlatswa diaparo,,  
Hoseng Mantaha.


Ke tsela eo re otlollang diaparo tsa rona,  
Otlolla diaparo, otlolla diaparo,  
Ke tsela eo re otlollang diaparo tsa rona,  
Otlolla diaparo, otlolla diaparo,  
Hoseng Labobedi.

Ke tsela eo re fielang fatshe,re  
fielang faatshe,  
Fielang fatshe, fielang fatshe,  
Hoseng Laboraro.  
Ke tsela eo re hlatswang dipitsa,  
Hlatswang dipitsa, hlatswang dipitsa,  
Hoseng Labone.

Ke tsela eo re hlwekisang ntlo,  
Hlwekisang ntlo, hlwekisang ntlo,  
Hoseng Labohlano.

Ke tsela eo re bakang dikuku,  
Bakang dikuku, bakang dikuku,  
Hoseng Ka Moqebelo.

Ke tsela eo re yang ka yona kerekeng.  
R yang kerekeng, re yang kerekeng,  
Ke tsela eo re yang ka yona kerekeng,  
Hoseng Sontaha.



Ha re bueng



Bua ka mesebetsi eo o  
e etsang lapeng




I.IO



Ha re etseng

Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.

Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng tse  
lebokoseng. Jwale bolela hore sebapadiswa se seng le se  
seng se hokae.



# Ho bolokeha



**Boipaballo lapeng**





Ha re bueng

Sheba ditikara  
tsena mme o bolele  
hore o tshwanetse  
ho etsajwang hore  
dintho tsena di dule  
di bolokehile.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o  
bolele hore bana bana ba etsa ntho  
efe e kotsi.

Beha setikara se sekugbedu ho bontsha seo ba se  
etsang se sa bolokehang.

Ke ntho efe eo o e etsang lapeng e sa bolokehang?  
Ke ntho efe eo o e etsang e sa bolokehang ha o se  
lapeng ha o bapala?

Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.




2!




# a

Tereisa letere ka monwana wa hao.  
Qala lethebeng mme o ya jwalo ho potoloha.



# ahlama




Latela nomoro.





Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere ya a mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa  
mantswe hodimo.




a neh a



a a

a a mo




a m a


a pes a



a pole



Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



2.3



Ha re etseng

Mebala ya roboto: Manamisa  
ditikara hodima roboto.

STOP



Ha re bueng

Tlotsa mebala e meng e setseng ya  
Roboto ka mebala.

kgubedu

tshehla

tala



Ha re etseng

Titjhere ya hao e tla ngola  
nomoro ya founu ya batswadi  
ba hao sebakeng sena. Jwale  
tobetsa dinomoro founung.




kgotso

## Boipaballo kantle



Ha re bueng

Bua ka hore hobaneng ho sa  
bolekeha ho bapala dibakeng tsena.



2.5





Ha re etseng

Kotara ya 2 – Beke 1–5



Tweba e batla dikotwana tse 5 tsa tjhisi.

Etsa sedikadikwe palong e nepahetseng mme o tereise palo.



5

Mmutlanyana o batla dihwete tse 5. Etsa sedikadikwe ho potoloha palo mme o tereise palo.





5

Ngwanana o batla dikuku tse 5. Etsa sedikadikwe ho potoloha palo mme o tereise palo.



5

Ithute ho ngola palo.






2.6




Ha re etseng

Bala dintho tse ka lebokoseng le leng le leleng.  
Bolela hore ke lebokoseng lef e moo ho nang le tse ngata, le le leng le  
nang le tse nnyane.



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ditshwantshong tse tshwanang le  
ditshwantsho tse lebokoseng la pele.



2.7


Kotara ya 2 – Beke 1–5



Ha re ngoleng

Tereisa **a** le **s**.

Ha re ngoleng

Na mantswe a qala ka **s** kapa ka **a**? Tereisa letere e napahetseng.

2.8



Ha re etseng

Bala ke diphoo folo tse kae moleng o le mong.  
Jwale khalare matheba ka mmala mme o tereise palo.




# Lelapa la heso



Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.






Lebitso la ka:



Ha re bueng

Tadima setshwantsho  
mme o bolele hore ke  
batho baf e ba lapeng  
lena.

Bua ka ba lelapa la hao.  
O na le baena le  
dikgait sedi tse kae?



3.I



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa lelapa la heno mme o bolelle motswalle  
wa hao hore batho ba setshwantshong ke bomang.



Lebitso la ka:





3.2



Ha re ngoleng

Kopanya matheba.Jwale tlotsa matheba ka mmala.



3.3





Ha re ngoleng


# t

Kotara ya 2 – Beke 6–10

Tereisa letere ka monwana wa hao.  
Qala lethebeng mme o potolohe.



# tamati



Tereisa letere.



# t






Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **t** mme o mamele modumo ha o ntse o  
bitsetsa mantswe hodimo


**t**apole

**t**onki

se**t**ulo

**t**ala

**t**erene

sefa**t**e

Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.

3.5



Ha re etseng

Bala dintho tsena mme o khalare palo e nepahetseng ya matheba ka mmala. Jwale tereisa palo e nepahetseng.

Kotara ya 2 – Beke 6–10




Ha re ngoleng

Seha phazele mme o leke ho e bopa hape.





3.7




Ha re etseng


Palo le mmala:  
Manamisa ditikara ho qetela kokobele ena.

Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.



Jwale sebedisa ditikara  
tsa dibopeho o etse  
setshwantsho sa hao.





Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.



tatso




bona



monko



mamela




tshwara



Ha re ngoleng




Tadima setshwantsho mme o bue ka seo bana ba se etsang.  
Supa bana ba fofonelang, mametseng, shebileng le ho latswa.





Ha re ngoleng

Thala mola ho bapisa dithokutlo tseo o di sebedisang.





4.2

Lebitso la ka:



Ha re etseng

E etsa modumo o jwang? Etsisa modumo oo mme o etse sedikadikwe ho potoloha dintho tse etsang modumo o moholo.





4.3




Ha re ngoleng

# p

Tereisa letere ka monwana wa hao.  
Qala lethebeng mme o potolohe.



Tereisa letere.






Ha ne ngoleng


Tlatsa letere ya **p** mme o mamele modumo ha o ntse o  
bitsetsa mantswe hodimo




**p**ente



**p**ela




**p**ene



**p**ere



**p**oone



**p**atsi

















Ngola lebitso la hao mme o manamise setikara bakeng sa mosebetsi o motle.

4.5



Ha re etseng

Bala palo ya dintho tse ka lebokoseng le leng le le leng. Jwale  
tereisa palo e nepahetseng.














4.6



Ha re etseng

Tereisa palo.



Jwale tlotsa palo e nepahetseng ya dintho moleng o mong le o mong.



## Boemo ba lehodimo



Sheba tsa boemo ba lehodimo  
setshwantshong se seng le se seng mme  
o kgethe ditikara tse nepahetseng ho  
bontsha seo o tshwanelang ho se apara  
ha boemo ba lehodimo bo le tjena.









Ha re etseng

Jwale manamisa setikara ho bontsha hore boemo ba  
lehodimo bo jwang setshwantshong se seng le se seng.

Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho mme o buwe ka seo o se bonang.  
Boemo ba lehodimo bo jwang setshwantshong se seng le se seng?  
O nahana hore ngwanana ya puleng o ikutlwa jwang? Hobaneng?  
Ke ditshwantshong dife tse bontshang boemo bo batang ba  
lehodimo?

Re apara eng ha ho bata?  
Ke ngwana ofe ya thabileng?  
Ke ngwana ofe ya bonahalang a tshohile?

5.I



Ha re ngoleng





inama

Tereisa letere ka monwana wa hao. Qala lethebeng mme o potolohe.



Etsa setshwantsho sa kutu ya palesa.






Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **i** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa  
mantswe hodimo



**zipi**




**tlhap*i***



**b*i*na**



**le*i*no**



**pod*i***



**p*i*k*i*tl*a***

Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka:




Hare bineng




Ho binetswe pina  
"Oho moratuwa, Clementine."

Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.



## Pina ya boemo ba lehodimo

- Boemo ba lehodimo bo jwang,  
bo jwang,  
bo jwang kajeno?
- Re boelle Joey, re boelle Anna,  
boemo ba lehodimo bo jwang  
kajeno?
- Ho maru?
- Ho pula?
- Na e ya na kajeno?
- Ho moya?
- Ho kgethehile?
- Boemo ba lehodimo bo jwang  
kajeno?
- Le tjhabile? Le tjhabile?  
Na ho letsatsi kajeno?
- E, ho letsatsi, e ho letsatsi.  
E, ho letsatsi kajeno.



5.4



Ha re ngoleng

Boemo ba lehodimo bo jwang bekeng ena?

Manamisa setikara sebakeng se nepahetseng ho bontsha hore  
boemo ba lehodimo bo jwang bekeng ena. Manamisa sefahleho se  
bososelang ho bontsha boemo ba lehodimo boo o bo ratang kappa  
boo o sa bo batleng.


Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				



Ha re ngoleng

Tlotsa dibopeho ka mmala o tshwanang le wa matheba ho bontsha hore  
ke setshwantsho sa eng.




5.5




Ha re etseng

Tereisa palo. Sebedisa monwana ho bontsha palo ka nngwe ebe o latela  
mela ya matheba ho fumana palo e nepahetseng ya dintho.

2	
3	
4	
5	



5.6



Ha re baleng

Sheba ditshwantsho mme o bolele hore bana bana ba etsang mme o bolele hore ntho eo o e etsa motsheare kapa bosiu. Jwale tlotsa ka letsatsi la mmala haeba a e etsa motsheare, haeba a e etsa bosiu tlotsa kgwedi ka mmala

ho robala



ho emela bese



ngwanana o a sesa



ho sheba TV



ho bala



ho bapala bolo



hoseng



mantsiboya



bosiu








Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se  
bonang.  
Re tsebajwang hore ke selemo?

Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.

## Ke selemo



5.8



Ha re ngoleng

Seha tjhate mme o kgomaretse lenaka. Bolella  
motswalle wa hao seo o se ratang ka sehla se seng le se  
seng sa selemo.

Selemo



Hlabula



Mariha



Hwetla



5.9



Ha re etseng

Seha tjhate mme o kgomaretse lenaka.

Jwale e fetole ho bontsha dinako tse fapaneng tsa letsatsi. Bolella motswalle wa hao hore o etsa eng ka nako eo.



5.10



Ha re ngoleng

Khalara setshwantsho mme o bolele  
hore ke nako efe ya selemo



Manamisa  
ditikara  
sebakeng se  
nepahetseng.



Lebitso la ka:





# Tse sehilweng



3 → 3   1 → 1   2 → 2   1 → 1  
5   5   2   4

4

5   1



## Ditshwantsho tsa dimmabole:

Seha dikarete meleng ya matheba a matsho mme o bapise dipalo le ditshwantsho tse nepahetseng.

## Phazele:



Sebedisa bokamorao ba ditshwantsho tsa mataese mme o bope phazele. E thusa ho bopa lebota le ka morao pele.

## Ho bapisa dikarete:

Seha dikarete moleng wa matheba a matsho mme o bapise dikarete le diboloko tse leqepheng la 14.

## Papadi ya boikgopotso:

Seha dikarete meleng e metsho ya matheba. Tjhofa dikarete mme o di behe tafoleng di shebile fatshe. Jwale phetla dikarete tse pedi ka nako e le nngwe. Haeba di tshwana o ka di behella ka thoko. Shebang hore ke mang ya ka qetang pele ho bokella dikarete. Jwale sebedisa dikarete tsa hao tsa boikgopotso mme le bapale le metswalla wa hao.



## Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang le ena e sehuveng. E nkele hae mme o e balle metswalla ya hao le ba lelapa.



# TSE SEHILWENG



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme  
o manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa  
phokhoto. Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke  
tsa lahleha.

MANAMISA MONA




MANAMISA MONA

MANAMISA MONA



MANAMISA MONA



4



1





2



4



3




2

5




1



3





11

12

13

14

15

16



17

18


19

20



SESOTHO p 6, l.3



a b c d e f g h i j k l m



n o p q r s t u v w x y z



1

2

3

4

5


6

7

8

9


10





Re a ja.

4



Re ja aesekerime.

5



Ann o na le dilemo  
tse b.

8



Nomsa le Ann.


1





Re a palama.

Re a bala.



Katse ya ka.

Re a bapala.

